

Sesotho

Mohato

# Kwena e Lonya

3A



Charlotte Galane



**Kwena e Longa**

**Sesotho**

**Mohato: 3A**

ISBN: 978-1-77981-491-3

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mongodi: Charlotte Galane

Mofetoledi: Komello Moloi

Motshwantshisi: Karma Bosman

Moralo le sebopeho: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya pele: 2023.



# Kwena e Lonya



**Charlotte Galane**

Nokeng ya Lesweu ho ne ho dula kwena e kgolokgolo. Lebitso la yona e ne e le Kwa kwarapa. Kwakwarapa o ne a le mong. Ho ne ho dula ho itse tuu! Moo nokeng.Tweba e nwa e be e tlohe.





O ile a tebela diphedi tse ding hore a nwe ka nokeng a le mong. O ne a le lonya a tima diphedi tse ding tse phelang moo.

Motsheare o ne a qethoha lefikeng le leholo a kakalle moo. A kwala sebaka ka ho tsoka mohatla wa hae.





Bosiu diphedi di mo kwekwetle di nyonyobe  
ho ya nwa.

Kwakwarapa a di bona mme a leka ho di  
tshwara.



Diphedi tsa roma Noko ho ya bua le  
Kwarakwapa. Di ne di rata ho be le kgotso.







Diphedi tsa dumellana ho buisana le yena. Noko a bolella Kwakwarapa thomo ya hae. A bolela hore diphedi tsohle di lokela ho arolelana metsi moo. Kwakwarapa a kwenya lejwe, a hana.

Kwakwarapa le Noko ba se dumellane.  
Kwakwarapa a bolela hore ke yena morena  
wa noka ya Lesweu mme ha ho ya ka nwang  
nokeng ya hae. Noko a boela morao a  
kgathetse matla.





Noko a boela morao le karabo. A bolela hore Kwakwarapa o tiisitse molala.

Diphedi tsa tjheha sifi ho tshwara kwena ena.

Mesong eo sifi sa tshwara.

Kwakwarapa a qhekanyetsa Tweba hore e mo lokolle. Kwakwarapa a leka ho phonyoha.





Diphedi tsa mmona, tsa mo tshwara  
Kwakwarapa, tsa mo nka tsa mo isa ho  
morena Tlou.

Noko ya bolela se tlisitseng Kwakwarapa ho morena. Noko ya re, “Morena Tlou, Kwakwarapa o hana ha re nwa metsi nokeng ya Lesweu”. Kwakwarapa o ne a thothomela.







Morena a re “O lonya wena kwena Kwakwarapa. Lesatsing lena ke la ho qetela o hanela diphedi ho nwa metsi nokeng ya Lesweu. Ha ke sa tla dumela hore o lwane le diphedi naheng ya ka.”



Morena o ne a swabile ke ditaba tsa Kwakwarapa. A re,” mehlodi yohle e naheng ya ka, ke ya diphedi kaofela. E tshwanetse ho arolelanwa”. Kwakwarapa o ne a swabile haholo ke diketso tsa hae.





Kwena Kwakwarapa a utlwisisa molato wa hae . O ile a kopa tshwarelo ho diphedi kaofela. Bohle ba ile ba bua taba ena , ba dumela ho mo inela matsoho metsing.

Ho tloha letsatsing leo diphedi kaofela tsa dula ha monate. Di nwa metsi nokeng ya Lesweu di lokolohile .





## Readers

### Mohato 1

- Eba bonolo, Malebo
- Sebati le sekgo
- Lamunu e bonolo
- Mollo
- Lebile o a emaema
- Paki o a penta
- Pokola
- Pula ya semaka
- Ho bala meropa
- Komello
- Banana ke Badisana
- Yuna o lemetse
- Noha!
- Lerato la Mohale le Serero
- Bana ba molemo
- Di ka fofa
- Sopo e monate
- Buji o a makala
- Moriri o moholo
- Jobe ha a robale
- Ba Polasing
- Ntate o kgutla neng?
- Lerato la Mawelana
- Jase e Fetohile

### Mohato 2

- Mosebetsi o sekono
- Ha re bolokeng metsi
- Metsi ka mona le ka mona
- Monyai wa mathaitshai
- Mose o mebalabala
- Shibelane sa Tinjiko
- Lesale la Gauta
- Tatso ya dijo tsa Setso
- Dieta tsa Mokgadi
- Sebpadi sa maemo
- Bula, kwala, ho tswelle
- Tjekatjeka mosetsana wa Sengangele
- Leano le letle la Mmusu
- Bolo e nyametse
- Dimpho
- Mathata serapaneng sa Nkgono

### Mohato 3

- Monate wa Lesheleshele
- Molemi, Morwesi le diggabo
- Bophelo ba sehohwana
- Manwa le ditlhabore
- Setlhare sa phodiso
- Kwena e longya
- Motswako o Molemo
- Mothei wa ditlhapi
- Seromo wa Mohale
- Ha ke rate meroho
- Dipoho di a iphetetsa
- Di kgolo ho nna
- Ngwanana ya bohlae
- Mefuta ya dipalangwang
- Seeta se setle
- Dinotshi
- Bashemane ba bohlae
- Phetoho e ntjha
- Lefu la sefuba
- a Hlobaela
- Setswalle sa Nnete

### Mohato 4

- Phatso o thabile
- Ba a papala
- Mookodi wa Lerato
- Mokgohlane wa Dikolobe
- Toro ya Maama e a phethahala
- Palesa o tshwara leshodu
- Tiwaelo ya ho phela ya BaVenda
- Pule o phela bophelo bo botle!
- Ntate, molaodi wa serapa sa diphoofolo

### Mohato 5

- Mahe a Senwelo a siyo
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Ho thusa Ntatemoholo ho Fola
- Nkodi o tseba nako
- Peo ya mohlolo.
- Re etela serapa sa diphoofolo.
- Difate tsa Afrika Borwa
- Toro ya Makgwadi

**ZENEX**  
FOUNDATION

  
**MOLTENO**  
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY  
EST. 1974



Ulwazi Lwetho e tshehetswa ka ditjhelete ke Zenex Foundation ho thakgola projeke ya ho hlahisa letoto la dibuka ka dipuo tsa Se-Afrika tse hlophisitsweng ka mekgahlelo bakeng sa baithuti le dithusathuto ho barutabana. Projeke ena e tobile ho ruta le ho ntlafatsa ho bala le ho utlwisisa puo ya lapeng ya barutwana dihlopheng tse tlase tsa motheo (Foundation Phase). Dibuka di qapilwe ka dipuo tse robong tsa Se-Afrika ka kopanelo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. Mehloodi yohle e hlahisitswe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:  
[ulwazilwethu.org.za](http://ulwazilwethu.org.za)



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives  
(CC BY-NC-ND) 4.0  
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

